



Setswana Puo Ya Gae

DBE COVID 19: LENAANE LA THULAGANYETSOTIRO E E TLHABOLOTSWENG

MOPHATO 7 KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegopuo le melawana ya tirisio
Matsatsi 1 -3 a beke ya ntlha	Tekanyetso ya motheo. Go tlhola kitso ya pele ya barutwana go bona gore mekhino e fa kae. Tshedimoseto eno e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng sa dirwa go tswelletsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.			
BEKE 1-2	<p>Theetso ya kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha dikakanyokgolo le tsa tshegetso go tswa mo kgangkhutshweng. Tsaya dintlhathuto. Abelanang ka dikakanyo le maitemogelo le go bontsh thaloganyo ya mareo. <p>Tlotla kgang gape</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlotla ditiragalo gape ka tatelano e e maleba. Neela baanelwa ka nepagalo. Neela tatelano ya ditiragalo. 	<p>Ditlhangwa tsa dikwalo: dikgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka baanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moaned le thitikgang. <p>Sala morago dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Kanako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka, tlhatlhoba) <p>Tekatlhalogany ya puiso le ditogamaano tsa puiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisa gape le go tlodisa matlho Go buisa go go tseneletseng Go ipopela setshwantsho Go ipopela kakanyo le 	<p>Kwala temana ya kanelo / melawana ya go kwala temana</p> <ul style="list-style-type: none"> Setlhogo sa polelo sa temana Dikakanyo le tse di tshegatsang Dirisa makopayi go gokaganya Tlhalosa ditlhokego tsa setlhangwa jaaka go anela kgang. Dirisamafoko le setaele tse di maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya 	<p>Dira ka mafoko: Mainatota le mainagotlhe</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipolelonolo dipolelo, pakajaanong, pakaphethi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: khutlo, phegelo khutlokhutlo/khutlwana, phegelwana, tlhakagolo, ditlhaka tse dinnye,</p>



		<p>bokhutlo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ntlha le kakanyo Bokao jwa mafoko 	<ul style="list-style-type: none"> Go thotlha diphoso le go tlhagisa 	
<p>TEKANYETSO/TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 1 TIRO YA MOLOMO PUISETSOGODIMO (Maduo 20) Barutabana ba simolola tiro e ka kgweditharo ya ntlha mme ba e feleletsa ka kgweditharo ya bobedi fa maduo a rekotiwa.</p>				
BEKE 3-4	<p>Go reetsa le go buisana ka leboko.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aroganyang dikakanyo le maitemogelo le go bontsha go tlhaloganya mareo. Araba dipotso Tlhalosa gore goreng o rata leboko le le rileng. 	<p>Setlhangwa sa dikwalo: Maboko Mekgwa ya go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Puiso ya morutwana ka nosi <p>Ditogamaano tsa pele ga puiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lemoga diponagalo tsa setlhangwa jaaka leina la buka, ditlhogo, dithalo <p>Diponagalo tsa leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/ morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo, thitokgang le molaetsa. 	<p>Boitlmamedi: Itlhamele leboko la gago Melawana ya temana ya leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya temana Tiriso ya makopanyi go gokaganya Tiriso ya mefuta e e farologaneng ya dipolelo, boleele le popego Kgelekiso/kgatelelo ya mafoko le puo ya botshwantshi <p>Kwala leboko</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaaakanyetso Go kwala setlhangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Poeletso ya madiri, madirimafeledi, maemedi, maemeditho, maemeditota, marui</p> <p>Bokao jwa mafoko: morumo, maadingwa, maele, diane, poeletsomodumo, tshwantshiso, malatlhelwa, maetsi</p> <p>Matshwao a puiso: khutlo, phegelwana</p> <p>Mopeleto: Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko, melawana ya mopeleto.</p>



TLHATLHOBHO /TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO Tlhamo tlhaloso, kanelo le maitlhamo (maduo: 30) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo				
BEKE 5-6	Motlotlo ka ga terama: <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya karolo mo motlotlong o o sa tlhomamang ka ditlhogo tse di bonolo. • Dirisa rejisetara e e nepagetseng • Tshegetsang/boloka motlotlo • Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshegetsang. • Tsaya dintlhathuto • Araba dipotso 	Setlhangwa sa dikwalwa sa terama (pono e le nngwe) <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalwa jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang: Dikgato tsa go buisa: <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) Diponagalokgolo tsa leboko: <ul style="list-style-type: none"> • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/ puo ya botshwantsho/morumo/moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo, (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo, thitokgang le molaetsa	Kwala mmuisano, teramatiso <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa popego, setaele, ntlhapono. • Baamogedi b aba totilweng, maitlhamo le tiriso • Tlhopho ya mafoko • Bomaleba jwa ditlhagiso tse di rileng • Tlhagiso e e lokologileng Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetso • Go kwala setlhangwa sa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thlotlha diphoso le go tlhagisa 	Dira ka mafoko: Mainagotlhe, madirimafeledi, maemedi, maemeditho le maemeditota Dira ka dipolelo: Polelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi, sediri, thuanysediri



<p>BEKE 7-8</p>	<p>Go reetsa kgangkhutshwe / naane Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha dikakanyokgolo le tse di tshegetsang, le go tsaya dintlhathuto Abelanang dikakanyo le maitemogelo lo bo lo bontsha go tlhaloganya mareo Bontsha malepa a a tlhotlheletsang le a a digelang mo go tlhokagalang teng. Araba dipotso <p>Dipuisano tsa setlhophalekoko. Buisanang ka kgang/naane e e buisitsweng mo tirwaneng e e fetileng.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha baanelwa Buisanang ka thitokgang Buisanang ka dintlhapono 	<p>Setlhangwa sa dikwalwa: kgangkhutshwe/naane</p> <p>Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalwa, jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang</p> <p>Dikgato tsa puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Kanako ya puiso (Diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) <p>Go buisa go lebelela go tlhaloganya (ditogamaano)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola le go tlovisa matlhoskimming and Go buisa ka tsenelelo <p>Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaogano ya lefoko.</p>	<p>Kwala sekwalo sa thadiso/bukatsatsi/lekwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego le setaele, Baamogedi b aba tobilweng maitlhomole tirisole Kgolagano ya temana Tlhopho ya mafoko <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala setlhangwa sa ntlha Go boeletsale Go tseleganya Go tlhotlha diphosole go tlhagisale <p>Kwala lekwalo/thadisole o latelale dikgato tsa go kwala</p>	<p>Dira kamafokole: Bongwe le bontsile, matlhaodile.</p> <p>Dira ka dipolelole: pakajaanong, pakaphethile</p> <p>Bokao jwa mafokole: ditumatshwanole le makwalwatshwanole, maele</p>
<p>TLHATLHOBOL E E TLHOMAMENG TIROL 3 TSIBOGELO YAL SETLHANGWAL [Maduole 50]</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekatlhaloganyole ya puisole (yal dikwalole/ e eseng yal dikwalole) (maduole 20) Setlhangwaponole (maduole 10) Dipopegole tsa puole le melawanal (maduole 20) <p>Ditirwanal tsa tekanyetsole e, dile se kwalwe kal nako e le nngwele.</p>				



<p>BEKE 9-10</p>	<p>Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tihalosa dikgato tsa go reetsa Tsaya dintlhathuto Araba dipotso <p>Dipuisano tsa setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka dikakanyo tse di totobetseng tsa kgangkhutshwe. Tsaya tskwetso ka dikakanyo o bo o lebelela setlhangwa go tsegetsa kemo Amanya diteng le maemo a gago 	<p>Setlhangwa sa dikwalwa: kgangkhutshwe</p> <p>Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalwa: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moaned, thitokgang.</p> <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Kanako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, sekaseka, thatlhoba) <p>Diponagalo tsa leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo, morumo, moribo puo ya botshwantshi Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo, thitokgang le molaetsa. <p>Go buisa go lebelela go tlhaloganya(ditogamaano)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola Go tlovisa matlho Go buisa ka tsenelelo Ntlha le kakanyo Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa go kgaoganya lefoko 	<p>Kwala tlhamo ya tlhaloso/kanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Melawana ya temana: Setlhogo sa polelo ya temana. Dikakanyo le tse di tshhegetsang. Tatelano e e lolameng ya ditemana. Makopnyi go golaganya ditemana. Dirisa dipolelo tse di farologaneng bolelele le popego <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetso Go kwala setlhangwa sa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go thlotlha diphoso le go tlhagisa <p>Tlhagisa tlhamo e e thatlhobiwang/lekanyediwang</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Ditlhogo, megatlana, medi, madirimathusi, madirimafeledi</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Dipolelwanakutu, dipolelwanakala subject and predicate, subject verb agreement,</p> <p>Matswhao a puiso le mopeleto:</p> <p>Tiriso ya thanodi, dipaterone tsa mopeleto, melawana ya mopeleto,</p> <p>bokao jwa mafoko makaelagongwe le malatodi</p>
------------------	---	--	--	---



DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI				
	Ditiro tsa go reetsa le go bua	Ditiro tsa go buisa le go lebelela	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa	Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana
	<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19 	<ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsagodimo Ditirwana tsa Tekatthaloganyo Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara. 	<ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ka ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Go kwala ka boitlhamedi 	<p>Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano</p>
MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE - TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 1				
	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 [TIRO YA MOLOMO] Go buisetsa godimo (mادuo 20) Simolola ka tiro e mokgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharoya 2 fa mادuo a tlaa bo a rekotiwa.	GO KWALA TLHAMO TIRO 2 <ul style="list-style-type: none"> Tlhamo Tlhaloso / kanelo/ maipolelo (mادuo 30) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo.	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA (mادuo 50) <ul style="list-style-type: none"> Tekatthaloganyo ya puiso (ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo) (mادuo 20) Setlhangwapono (mادuo 10) Dipopego tsa puo le melawana (mادuo 20) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.	



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	
Beke 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa dikgato tsa go reetsa • Tsaya dintlhathuto • Araba dipotso <p>KGOTSA</p> <p>Tlotla kgang o tsepamisitse mogopolo mo dintlheng tse: Tlhaloso ya moanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semelo le tshobotsi • Kgelekiso (kgatelelo ya mafoko) • Puo ya mmele <p>Ranola maikutlo, segalo, maemo, tatelano ya ditiragalo, bokao jo bo fitlhegileng le bokhutlo</p> <p>Latela dikgato tsa go reetsa</p> <p>Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa</p> <p>Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwiweng</p>	<p>Go buisa le go lebelela Tekatlhaloganyo:</p> <p>Buisa setlhangwa sa dikwalo jaaka Padi (ditsebe di ka nna 30-40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>KGOTSA</p> <p>Go buisa/go lebelela/go tlhaloganya (dirisa setlhangwa se se kwadilweng le/kgotsa sa pono jaaka dikhathunu/ dikgemetshana tsa dikhomiki)</p> <p>Go okola Go tlodisa matlho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipopele bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) • Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko • Puo e e tsosang maikutlo a a riling Dikgato tsa go buisa: • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) <p>Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba</p>	<p>Go kwala: Tlhamo ya kanelo ka ditemana di le 4-6/ mafoko a le 150-200)</p> <p>Melawana ya temana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhogo sa polelo ya temana <p>Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang Tatelano e e lolameng ya ditemana • Makopanyi go golaganya ditemana Dirisa dipolelo tse di farologaneng, boleele le popego</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> -Go dira ipaakanyetsotiro -Go kwala ditlhangwa tsa ntlha -Go boeletsa -Go tseleganya -Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mainatswako, thuanyi sediri le thuanyisedirwa, maina a a dirisiwang gabedi (sk. Setlhare, molemo) madirimafeledi, matlhaodi</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelonolo, dipolelo, pakajaanong, pakaphethi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, puo ya botshwantsi, puo e e tsosang maikutlo a a rileng</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo, phegelo, letshwao la tsiboso, letshwao la potso.</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloedwa</p>	



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2					
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua.</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso-</p> <p>Dirisa setlhangwaponno jaaka phousetara, papatso, dikgang tsa Thelebišene le tlhagiso</p> <p>Latela dikgato tsa go reetsa</p> <p><i>Pele ga theetso:</i> e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa <i>Ka nako ya theetso:</i> Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa <i>Morago ga theetso:</i> Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwieng</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosobanya tlhagiso ka molomo Dira ditshwetso 	<p>Go buisetsa/lebelela go tlhaloganyana</p> <p>(dirisa setlhangwaponno se se kwadilweng jaaka papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Go okola dintlha Go tlhodisa matlho Puiso e tseneletseng Ipopete bokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) Go bopa bokao jwa mafoko ka go dirisa dikgono tsa kgaoganyo ya lefoko Puo e e digelang Puo e e tlhomameng le e e sa tlhomamang <p>KGOTSA</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Go kwala ditlhangwa tsa tirisano: Itshimololele papatso/ phousetara (Tlhopha e le nngwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego Maitlhomo, setlhopha se tobilweng le tiriso Tlhopho ya mafoko le popego ya dipolelo. Dikarolwana tse di bonwang jaaka mefuta le bogolo jwa mofutakwalo (fonto) , ditlhogo, matshwao, mebala) Puo e e digelang/e e tlhotlheletsang <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mainatota, bong, Bongwe-bontsi, lethlaodi, masupi, malathelwa</p> <p>Dira ka mafoko: Puosebui, puopegelo, polelonolo le polelopate.</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Khutlokhutlo/khutlwana; phegelwana</p> <p>Tiriso ya thanodi</p>	



<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tsewelediwa • Puietsogodimo (maduo 20) Barutabana ba simolola tiro/tiragalo mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi.</p>
--

MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2

DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Puo e ipaakanyeditsweng/ e e sa ipaakanyediwang ka go diragatsa ditaelo kgotsa tsamaiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho ya kgelekiso (kgatelelo yamafoko) • Tiriso ya segalo, lobelo le kapodiso • Dirisa matshwaokaelo ka nako yatlhagiso • Dirisa puo ya mmele e e maleba 	<p>Buisa le go lebelela tekathaloganyo:</p> <p>Buisa sethangwa sa ditaelo jaaka resipe / dikaelo, jj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dintlha • Go tlhodisa matlho • Puiso e tseneletseng • Ipopele bokao <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise sethangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa sethangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Sethangwa sa tirsano se sekhutshwane:</p> <p>Kwala sethangwa sa ditaelo jaaka o ka dirisa jang sediriso se kgotsa seletso, go dira dijo, go baakanya phoso •</p> <p>Ditlhokego tsa popego, setaele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Babuisi/baamogedi ba tobilweng maitlomo le tiriso • Kgolagano ya temana • Tlhopho ya mafoko le popego ya polelo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsago kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhagwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Matlhalosi (mefuta) – a nako, felo le mokgwa Letlhaodi: la palo (mefuta) popego</p> <p>Dira ka dipolelo: Tira le tirwa Bokao jwa mafoko: Maele le diane</p> <p>Matshwao a puiso: Tlamanyi; lenalana</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloediswa</p>	
Beke 6	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA Sethangwasatirisano: (maduo 10) (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe sa tse di leele) (E kwalwe pele ga teko e e laotsweng)</p>				

MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 7-8	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Dipatlisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Barutwana ba tlotlelwa ka seemo, bothata kgotsa tiragalo e eo ba tshwanetseng go e ba e tsibogele ka go tsaya karolo e e rileng Taolo e ka tswa e sa boelediwa kgotsa morutwana a ka tlotlelwa ka tiragatso e e ka tshamikiwang Dirisa puo e e siameng/maleba Tlhokomela melawana o etse tlhoko bareetsi le maikaelelo 	<p>Buisa le go lebelela go tlhaloganya:</p> <p>Buisa ditlhangwa sa dikwalo jaaka terama/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagakgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsasetlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Kwala thadiso ya terama (Dirisa melawana ya temana ka mafoko a ka nna 100 – 120):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagisa tsibogelo ya badiragatsi moterameng • Tlhatlhoba o bo o sekaseke terama e e buisitsweng Baradisi ba ba farologaneng ba ka tsibogela setlhangwa ka tsela e e farologaneng Neela dintlha tse di totobetseng sk, Leina la mokwadi/ motlhami, leina la terama, leina la Kompone e e tlhagisitseng setlhangwa, jj <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Madirimafeledi le madirimafetedi.</p> <p>Dira ka dipolelo: Tira le tirwa; pakatsweletsopole jaanong, puosebui le puopegelo.</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo botlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlokhutlo/khutlwana; matshwao a nopolo (ditsejwana); letshwao lapotso; phegelwana; khutlo</p> <p>Tiriso ya Thanodi e a rotloediwa</p>	
Beke 9-10	<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng)</p> <p>Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) Potso 2: Setlhangwapono (maduo 10) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (maduo 20) 				

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWeledI			
<p>Ditiro tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19 	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditirwana tsa go buisetsagodimo Ditirwana tsa Tekatlhaloganyo Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara. 	<p>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ka ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Go kwala ka boithlhamedi 	<p>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Metseselele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano</p>
MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE - TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 2			
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tswelediwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Puisetsogodimo (madio 20) <p>Barutabana ba simolola tiro/tiragalo mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA Setlhangwasatirisano: (madio 10) (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa se le sengwe sa tse di leele) (E kwalwe pele ga teko e e laotsweng)</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (madio 20) Potso 2: Setlhangwapono (madio 10) Potso 3: Tshobokanyo (madio 10) Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (madio 20) 	

MOPHATO 7 KGWEDITHARO 3					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso ka mokgwa go tlatsa foromo/dipotsolotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatise ka dikgato tsa theetso • Kwala dintlhathuto • Araba dipotso. <p>Mekgwa e e farologaneng ya tihaeletsano ya molomo ka ya tirisong ya dipotsolotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho setlhogo • Abelana dikakanyo • Refosanang le go reetsana ka tloafalo • Tlatsa diphatlha • Dirisa matshwao a mokgwa wa puo go tshegetsa dipuisano <p>Latela dikgato tsa go reetsa Pele ga theetso:</p> <p>e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso:</p> <p>Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tihalosa</p> <p>Morago ga theetso:</p> <p>Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwieng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosobanya tthagiso ka molomo • Dira ditshwetso 	<p>Buisa setlhangwa ka ga botlhokwa jwa dipotsolotso le gore di tladiwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshedimosetso e e tlhokegang. • Tiriso ya puo • Tshaeno <p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Go tlhodisa matlho • Go sobokanya • Go ipopela setshwantsho • Go bopa bokao • Bokao jwa mafoko <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Ditlhangwa tsa tirisano jaaka go tlatsa dipotsolotso/kgotsa diforomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaelo • Tlamela tshedimosetso e nepagetseng e totobetse • Dirisa puo e e maleba <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainagotlhe; Mainagoboka; matlhalosi a mokgwa, felo le nako; matlhaodi</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelwanakalaina; polelwanakalatlhaodi; polelopate le polelotswako</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, Malatodi, Makwalwatshwana</p> <p>Matshwao a puiso:</p> <p>Letshwa la potso; letshwao la tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo, tlhakakgolo; tlamanyi</p> <p>Dikhutshwafatso:</p> <p>ditlhakaina, akeronimi, tiriso ya karolo ya ntlha ya lefoko go bopa khutshwafatso, sk. mos (boemong, jwa mosupologo, tiriso ya karolo e e fa gare/ya bofelo ya lefoko go bopa khutshwafatso, sekao, Molebogeng - e nna Lebo kgotsa Masego e nna Sego</p>	



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 3					
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Reetsa terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhama dipotsolotso • Ela tlhoko melawana • Dirisa puo e e maleba • Tsaya dintlhathuto • Bega diphithlelelo <p>Latela dikgato tsa go reetsa</p> <p>Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakgolo, tlhalosa</p> <p>Morago ga theetso: <i>Latedisa maitemogelo a go reetsa</i> Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwileng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosobanya tlhagiso ka molomo • Dira ditshwetso 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka terama ya bašwa/Terama ya seyalemowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Setlhangwa se seleele s.k. potsotherisano e e kwadilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa popego; setale • Babuisi/baamogedi ba ba tobilweng maitlomo le tiriso • Tlhopho mafoko • Tiriso e emaleba ya puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mainatota, bongwe le bontsi Matlhaodi: go supa mmala o o satsenelelang le kgato ya kgolo Dira ka dipolelo: Polelopate polelwanakalatlhaodi; puosebui le puopegelo.</p> <p>Bokao jwa mafoko: Dikutu tsa mafoko</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlokhutlo/khutlwana; matshwao anopolo (ditsejwana), khutlo, lenalana, letshwao la potso</p>	
<p>TLHATLHOBHO E ETLHOMAMENGI TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE – KGATO 1: Patlisiso (Barutwana ba dira patlisiso ya porojeke ya bona) (Maduo 20)</p>					



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 3					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ya molomo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulo e e siameng/matseno Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo yalentswe, Tiriso ya puo Puo ya mmele e e maleba Bokhutlo jo bo siameng. <p>Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhangwa se se kwadilweng/ tlhagiso ya dikgang tsa Thelebišene)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhalosa dikgato tsa go reetsa Kwala dintlhathuto Araba dipotso <p>Latela dikgato tsa go reetsa Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhaglo, tlhalosa Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwieng</p>	<p>Buisa setlhangwa ka ga go kwala kitsiso/lenanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> Batlapitsong Tiriso ya puo Popego <p>Go buisa/go lebelela go tlhaloganya setlhangwa se se kwadilweng/sa setshwantsho/ dikerafo • Go okola dikakanyokgolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso Go dira ponelopele Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang. Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang Dikakanyo tsa gago <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Setlhangwa sa tirisano se selelele s.k. Kitsiso/Lenanetema le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha babuisi/baamogedi ba tobiweng le maitlhommo a go kwala; Tsaya tshweetso ka setaele le nthlathkemo le popego ya go kwala; • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa Puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Maemedi: Maemeditho le maemeditota, masupi, marui</p> <p>Dira ka dipolelo: Pakajaanong, pakaphethi; puosebui lepuopegelo; Tira le tirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko: Madirimatswa, mainamatswa</p> <p>Bokao jwa mafoko: Lenalana, tlhakakgolo; phegelwana; khutlo; khutlokhutlo/khutlwana</p>	



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 3					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 6	<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA POROJEKE – KGATO 2: GO KWALA (barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) (Maduo 30) Dikgato tsa go kwala tlhamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwatsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 				
Beke 7-8	<p>Ditomaagano tsa Go reetsa le Go bua. Reetsa le go buisana ka dikgang tsa jaanong tse di ikaegileng ka lekwalodikgang le diathikele tsa makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo yalentswe. • Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosang maikutlo a a rileng/e e tlhotlheletsang • Dirisa dikaelo • Tlhokomelo ya melawana • Puo ya mmele e e maleba • Matseno a a ngokang le bokhutlo jo bo nonofileng • Maitlomo, setlhopha se se tobilweng le tiriso <p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng le e e sa ipaakanyediwang ya lekwalodikgangle athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe. 	<p>Go buisa/go lebelela go bona tshedimosetso (Dirisa ditlhangwa di tshwana le diathikele tsa makwalodikgang/diathikele tsa dimakasine/dipuo tse di kwadilweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dikakanyokgolo • Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso • Go dira ponelopele • Dintlha le dikakanyo • Ntlhakemo ya mokwadi • Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang • Puo e e tlhomameng/e e sa tlhomamang. • Bokao jo bo tlhamaletseng/jo bo akanngwang • Dikapuo <p>Kwala teko ya tekatlhaloganyo Dikgato tsa go buisa di salwe morago:</p>	<p>Setlhangwa se se seleele/ se sekhutshwane: Kwala athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa popego le setaele • Babuisi/baamogedi ba tobilweng lemaitlomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsapuo. <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mainakgopolo; Mainakgongwa Matlhaodi: go supa mmala o o satsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo: Tatelano e e rulaganeng, tatelano go ya ka botlhokwa, temana e e tlhalosang, puo e e tlhotlholetsang lepuo e tsosolosang maikutlo a a rileng; e e tsayang letlhakore le ya kgatelelo; e e sekamelang mo letlhakoreng le le lengwe; dipotso tse di sa batlengdikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso: Matshwao a nopolo</p>	



	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhokomela matshwao a puiso go nna le puiso e e nonofileng • Dirisa puo e e maleba ya dikarolo tsammele. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (itsise setlhangwa) • • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tthatlhoba) 		<p>ditsejwana); letshwao la tsiboso, phegelwana; Khutlo; letshwao la potso; tlogelo ya lefoko kgotsa kakanyo</p>	
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 – GO KWALA POROJEKE YA BOITLHAMEDI-KGATO 3: TLHAGISO YA MOLOMO</p> <p>Barutwana ba dira tlhagisa ya molomo ya porojeke ya bona [maduo 20]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo • Tlhagisa dintlhakonokono le dintlha tshegetso • Bontsha bosupi jwa dipatlisiso / ditlhotlhomiso • Dirisa puo ya mmele e e maleba le dikgono tsa tlhagisa s. k. tebo ya matlho le kutlwalo ya lentswe • Go tsaya karolo mo dipuisanong • Neela pegelo e e utlwagalang • Tshegetsa dipuisano • Bontsha bomasisi go di tshwanelo le maikutlo a ba bangwe <p>Simolola ka tiro ya molomo kgweditharo 3 le go feleletsa mo kgweditharong 4 ka nako ya fa maduo a rekotiwa.</p>					



<p>Beke 9-10</p>	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua. Tekatlhaloganyo ya theetso e ikaegile ka go Neela dikaelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatise mo dikgatong tsa go reetsa • Tsaya dintlhathuto • Kwala dikarabo <p>Mekwaga e e farologaneng ya tlhaeletsano ya molomo skgo Neela dikaelo/ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa puo e e maleba • Dirisa dipolelo tse dikhutshwane di nonofile • Dintlha ka botlalo 	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa/kgangkhutshwe/terama/terama ya seyalemowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le sthsobosti, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) • Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) • Morago ga puiso (Araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko/dikapuo/puo ya botshwantshi/morumo/moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, sitemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Go buisetsa le Go lebelela go tlhaloganya s.k setlhangwa se se kwadilweng/ le se se bonwang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola dikakanyokgolo • Go tlodisa matlho o lebelela dintlha tsa tshegetso • Go diar ponelopele • Ntlha e kakanyo 	<p>Kwala tlhamo ya kanelo/tlhaloso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego tsa popego, setaele, ntlhakemo. • Babuisi/baamogedi b aba tobilweng le maitlomo le tirisio • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo. <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dira ipakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa <p>Kwala tlhamo ya kanelo/tlhaloso</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mainatswako Maemedi___maemeditho, maemeditota, Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo.</p> <p>Dira ka dipolelo:</p> <p>Polelonolo, pegelo, pakaphethi, pakajaanong</p> <p>Bokao jwa mafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, bokao jo bo tlhamaletseng le jwa botshwantshi</p> <p>Matshwaopuiso:</p> <p>Khutlo, phegelo, khutlokhutlo, /khutlwana, phegelwana.</p>	
------------------	---	--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> • Ntlhakemo ya mokwadi • Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang • Puo e e tlhomameng/ e e sa tlhomamang. • Bokao jo bo tlhamaletseng/jo bo sa tlhamalalang. 			
TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO GO DIKWALO (MADUO 30) <ul style="list-style-type: none"> • Poko (maduo 10) • Terama (maduo 10) • Khutshwe (maduo 10) 					
DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWeledI					
	Ditiro tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua • Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse leditlhokego tsamae mo a COVID 19 	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa go buisetsagodimo • Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara. 	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tlhamo ya boitlhamedi 	Ditiro tsa dipopegotsapuo le melawana <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana 	



MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BORARO			
	<p>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patlisiso le go kwala porojeke (madio 20 + 30 = 50) <p>Poroje e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le sengwe se se ithutilweng: Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi</p>	<p>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIRO YA MOLOMO (MADUO 20) • Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Tiro 6 	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO [madio 30]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poko (madio 10) • Terama (madio 10) • Kgangkhutshwe (madio 10)



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 4					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 1-2	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua Puo e e sa ipaakanyediwang Go itsise sebui/go neela puo ya ditebogo/Go tlotla kgang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha setlhogo se se maleba Rulaganya tshedimosetso e lomaganeng Bontsha tlotlofoko; dipopego tsa puo Matseno le boikhutlo jo bo utlwalang. Diponagalo le melawana (bua mo phatthalatseng, di malepa a go popego <p>Puisetsogodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo ya lentswe Tlhokomela matchwao a puiso go nna le ditlamorago tse di siameng Puo ya mmele e e maleba. <p>Latela dikgato tsa go reetsa Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwileng</p>	<p>Setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa/kgangkhutshwe/terama.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo: jaaka moanelwa, semelo le tshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang. <p>Go buisa/go lebelela go tlhaloganya (Dirisa setlhangwa se se kwadilweng le sa ditshwantshopono) • Go okola dikakanyokgolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tlotlisa matlho o lebelela dintlha tsatshegetso Go ipopela bokao jwa mafoko le ditshwantsho tse di sa tlwaelegang. Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang Ntlha le kakanyo Go itseela ditshwetso le bokhutlo Dikakanyo tsa gago <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (Itsise setlhangwa) Ka nako ya puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago ga puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka /tlhatlhoba) 	<p>Setlhangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane go neela dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa kagego; setaele Babuisi/baamogedi ba ba tobilweng maitlomo le tiriso • Tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Mainatswako; Letlhaodi: (mefuta ya matlhaodi), letlama</p> <p>Dira ka dipolelo: Polelonolo; polelotswako, polelopate, polelwanakalatlhalosi le polelwanakalatlhaodi</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe; malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; bokao mo tirisong, bokao jwa botshwantshi; matlhaodi; matlhalosi;</p> <p>Matshwao a puiso: Phegelwana; matshwao a nopolu (ditsejwana); khutlo; lenalana</p>	



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 4					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 3-4	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Tekatlhaloganyo ya theetso (setlhangwa se se kwadilweng/ Tlthagiso ya dikgang tsa Thelebišene)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tlhalosa dikgato tsa go reetsa Tsaya dintlhathuto Kwala dikarabo <p>Mekgwa e e farologaneng ya dipuisano tsa molomo</p> <p>Buisanang ka tiriso ya lekwalo lamaranyane (imeile) /phousetara/ bukatsatsi/dipampitshana tsa tshedimoseetso (difolaeyara)</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalo le melawana Thulaganyetsotiro, patlisiso, go rulaganya le go tthagisa. 	<p>Buisa setlhangwa sa bukatsatsi/ lekwalo la maranyane (imeile) / phampitshana ya tshedimoseetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Kagego Tiriso ya puo Baamogedi ba ba tobilweng <p>Poko/dinaane</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolo tsa leboko Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/, morumo, moribo Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) Bokao jwa puo ya botshwantshi Maikutlo Thitokgang le molaetsa <p>Dikgato tsa go buisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso (itsise setlhangwa) Ka nako puiso (diponagalo tsa setlhangwa) Morago puiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) 	<p>Setlhangwa sa tirisano se seleele/ se sekhutshwane sk : lekwalo la maranyane (imeile) , phousetara/ bukatsatsi/pampitshana ya tshedimoseetso) (folaeyara)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokego tsa popego/ /kagego, setaele ntlhakemo Baamogedi ba ba tobilweng ka maitlhommo le tiriso Tlhopho ya mafoko, tlhaloso e e tsepameng/ bonagalang sentle Popego, boleele le mefuta yadipolelo <p>Tlthagisa setlhangwa sengwe sa tse di kailweng fa godimo</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira ipaakanyetsotiro Go kwala ditlhangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlha diphoso le go tthagisa 	<p>Dira ka mafoko: Maemedi– mabotsi, lesupi, mainagotlhe -mainagoboka; MadiritotaLetlhaodi: Tlhogo/mogatlana le kutu.</p> <p>Dira ka dipolelo: Puosebui; dipotso/le tse di nang letlhotlhetsetso; thuanysediri; polelo e ekhutshwafaditsweng; dipotso tse di satlhokeng dikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Malatodi; bokao jo bo tlhamaletseng; jwa botshwantshi, jwa tiriso</p> <p>Matshwao a puiso: Matshwao a nopoloditsejwana); letshwao la potsso; phegelo, letshwao la tsiboso</p>	



TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7

TIRO YA MOLOMO: (20 maduo)

- Tlhagiso ya molomo ya porojeke

Barutabana ba simolola go rulaganya tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana botlhe ba a tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 4					
DIKGONO	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 5-6	<p>Ditogamaano tsa Go reetsa le Go bua</p> <p>Tekotlhaloganyo ya theetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa dikgato tsa go reetsa • Kwala dintlhanathuto • Araba dipotso <p>Puo e e ipaakanyeditsweng •</p> <p>Tiriso ya segalo, lebelo le kutlwalo yalentswe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya puo e e digelang/e e tsosangmaikutlo a a rileng/e e tlhotlheletsang • Dirisa dikaelo • Tlhokomelo ya melawana • Puo ya mmele e e maleba • Matseno a a ngokang le bokhutlo jobo nonofileng • Maitlhommo, setlhopha se se tobilweng le tiriso <p>Latela dikgato tsa go reetsa</p> <p>Pele ga theetso: e gogela barutwa mo seemong sa go reetsa</p> <p>Ka nako ya theetso: Dipotso, temogo, tshwantsha, tsaya dintlhakglo, tlhalosa</p> <p>Morago ga theetso: Latedisa maitemogelo a go reetsa Barutwana ba botsa dipotso, ba tlotla ka se ba se utlwileng</p>	<p>Buisa setlhangwa sa dikwalo jaaka padi ya bašwa kgangkhutshwe/terama/naane •</p> <p>Diponagalokgolo tsa setlhangwa sadikwalo: jaaka moanelwa, semelo letshobotsi, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang.</p> <p>Poko: Maboko a tlhaotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolo tsa leboko • Popego ya ka fa gare ya leboko, dikapuo/puo ya botshwantshi/morumo, moribo • Popego ya ka fa ntle ya leboko, mela, ditemana, mofuta wa mokwalo (fonto) • Bokao jwa puo ya botshwantshi • Maikutlo • Thitokgang le molaetsa <p>Tshekatsheko ya leboko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mela, mafoko, ditemana, kamano, poelelo, mofuta wa mokwalo, matshwaoa puiso. • Bokao: jo tlhamaletseng le jo bo iphitlileng 	<p>Poeletso le go Ipaakanyetsaditlhatlhubo</p> <p>Ditlhamo</p> <p>Kgato ya go ipaakanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokego; • popego/kagego; setaele; ntlhakemo • Baamogedi/babuisi ba ba tobilweng; maitlhommo le tiriso • Tlhopho ya mafoko <p>Totisa mogopolo mo dikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diposo le go tlhagisa 	<p>Dira ka mafoko: Madirimathusi; Lediritota, Matlhaodi: go supa mmala o o sa tsenelelang le kgato ya kgolo</p> <p>Dira ka dipolelo: Dipolelo tse di tsayang letlhakore; tse di sekametseng mo letlhakoreng le le lengwe; tse di gobeletang, tsa maikutlotse di digelang; dipotso tse di sa tlhokengdikarabo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo; phegelo; letshwao la tsiboso; letshwao la potso</p>	



MOPHATO 7 KGWEDITHARO 4					
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Kgatelopele
Beke 6	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA Setlhangwa sa tirisano: [tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e e le sengwe se se leele] (maduo10) E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng				
7-8	Poeletso le go baakanyetsa ditlhatlhobo Go bua: <ul style="list-style-type: none"> Puo e e ipaakanyeditsweng/ dipotsotherisano/ motlotlo Puo e e sa ipaakanyediwang Go reetsa <ul style="list-style-type: none"> Tekatlhaloganyo ya theetso 	Poeletso le go baakanyetsa Ditlhatlhobo Go buisa <ul style="list-style-type: none"> Puiso e e ipaakanyeditsweng Tekatlhaloganyo ya puiso Tshobokanyo Dikwalo: <ul style="list-style-type: none"> -- Padi/kgankhutshwe/ dinaane -- Terama/thuto ya filimi -- Maboko 	Poeletso le go baakanyetsa Ditlhatlhobo Go kwala: <ul style="list-style-type: none"> Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo 	Dira ka mafoko: Mainagoboka; leitiri; kutu/modi. Dira ka dipolelo: Polelonolo; polelopathe; polelotswako; dipolelo; thuanyisediri; mefuta ya dipotso; kganetso Bokao jwa mafoko: Makedagongwe; Malatodi; bokao jo botlhamaletseng; jwa botshwantshi Matshwao a puiso mo tirisong	
9-10	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng] TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Maduo 60) Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (maduo 20) Potso 2: Setlhangwaponno (maduo 10) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)				

DITIRO TSA TLHATLHOBO TSWELEDI				
	<p>Ditirotsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua Ditiro tsa go reetsa le go bua tse di ikamagantseng le ditlhokego tsa maemo a COVID 19 	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go buisa Ditiro tsa go buisetsagodimo Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tllaotsweng tsa semesetara. 	<p>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go kwala ditemana Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Ditlhamo tsa boitlhamedi 	<p>Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana
MOPHATO 7 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BONE				
	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 Tiro ya molomo [madoo 20] Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Barutabana ba simolole go e rulaganya ka kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana ba tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9 Go kwala [madoo 10] Ditlhangwa tsa tirisano [tse pedi 2 tse dikhutshwane kgotsa se le nosi se se leele. E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 TEKO E E LAOTSWENG Tsibogelo ya setlhangwa [madoo 60]</p> <p>Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso (madoo 20) Potso 2: Setlhangwaponono (madoo 10) Potso 3: Tshobokanyo (madoo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (madoo 20)</p>	